

## t22\_bvfunc\_1

(TMEpdeME8JGew1UzGL9PFdks5nEjuvg7XrC)

October 27, 2020

Let  $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k6\_margrel1 : \iota$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r2\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k13\_bvfunc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k14\_bvfunc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k11\_bvfunc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k12\_bvfunc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (\neg v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. ((v1\_funct\_1 X1) \wedge ( \\ v3\_funct\_1 X1) \wedge ((v1\_funct\_2 X1 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 \\ X1 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \Rightarrow ((r2\_funct\_2 \\ X0 k6\_margrel1 X1 (k11\_bvfunc\_1 X0)) \vee (r2\_funct\_2 X0 k6\_margrel1 \\ X1 (k12\_bvfunc\_1 X0)))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (\neg v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow ((r2\_funct\_2 X0 k6\_margrel1 (k13\_bvfunc\_1 \\ X0 (k11\_bvfunc\_1 X0)) (k11\_bvfunc\_1 X0)) \wedge ((r2\_funct\_2 X0 k6\_margrel1 \\ (k13\_bvfunc\_1 X0 (k12\_bvfunc\_1 X0)) (k12\_bvfunc\_1 X0)) \wedge ((r2\_funct\_2 \\ X0 k6\_margrel1 (k14\_bvfunc\_1 X0 (k11\_bvfunc\_1 X0)) (k11\_bvfunc\_1 \\ X0)) \wedge (r2\_funct\_2 X0 k6\_margrel1 (k14\_bvfunc\_1 X0 (k12\_bvfunc\_1 \\ X0)) (k12\_bvfunc\_1 X0)))))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. (((v1\_funct\_1 X2) \wedge \\ ((v1\_funct\_2 X2 X0 X1) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 \\ X0 X1)))))) \wedge ((v1\_funct\_1 X3) \wedge ((v1\_funct\_2 X3 X0 X1) \wedge (m1\_subset\_1 \\ X3 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1)))))) \Rightarrow ((r2\_funct\_2 X0 X1 X2 \\ X3) \Leftrightarrow (X2 = X3)) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(\neg v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow & ((v1\_funct\_1 (k12\_bfunc\_1 X0)) \wedge \\ & ((v1\_funct\_2 (k12\_bfunc\_1 X0) X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 \\ & (k12\_bfunc\_1 X0) (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(\neg v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow & ((v1\_funct\_1 (k11\_bfunc\_1 X0)) \wedge \\ & ((v1\_funct\_2 (k11\_bfunc\_1 X0) X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 \\ & (k11\_bfunc\_1 X0) (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \end{aligned} \quad (5)$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} \forall X0.(\neg v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow & (\forall X1.((v1\_funct\_1 X1) \wedge \\ & (v3\_funct\_1 X1) \wedge ((v1\_funct\_2 X1 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 \\ & X1 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \Rightarrow ((r2\_funct\_2 \\ & X0 k6\_margrel1 (k13\_bfunc\_1 X0 X1) X1) \wedge (r2\_funct\_2 X0 k6\_margrel1 \\ & (k14\_bfunc\_1 X0 X1) X1))) \end{aligned}$$